

GAUTENG DEPARTMENT OF EDUCATION

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION

POSSIBLE ANSWERS FOR : **SEPEDI LELEME LA TLALELETŠO**
MAEMO A A PHAGAMEGO
(Lephephe la bobedi

KAROLO YA A**POTŠITŠO 1****PAPADI / TERAMA**

- 1. A MO SWINA NGWANANA THAKANA – M.S SERUDU**
- 1.1 Ee / Aowa – ka gore ke tatabo o swanetše go bolela gabotse (3)
- 1.2 Ee / Aowa – ge ba sa go hlomphe (3)
- 1.3 Ka lebaka la gore ga ba mo theeletše (2)
- 1.4 Mologadi, ka gore a kwele gore o tšwa ga Matonya (2)
- 1.5 Go itiša le MmaMatonya (2)
- 1.6 Ka gore a tšwa ga Matonya (1)
- 1.7 Go tlo boledišana le yena gore a boele ka gae (2)
- 1.8 Ee / Aowa ka gore o tla feletša a hladile yo mongwe (3)
- 1.9 Dilo tša go se ye ka tsela (2)
- 1.10 Ee / Aowa ka gobane ke moratho wa gagwe (3)
- 1.11 - Wa kagiso
 - Wa go se fele pelo (4)
- 1.12 Ka gore e le yena a bonego Mologadi ga Matonya (2)
- 1.13 O ra gore o mo hloletše mathata (2)

- 1.14 - Ga se tshwanelo
- Ba ka go gobatša (3)
- 1.15 Ee / Aowa – A ka thuba lapa la Lekope (3)
- 1.16 O ra gore bana ba banyane (2)
- 1.17 Ga Matonya (1)
- [40]

KAROLO YA B

POTŠITŠO 2

THETO

2. SENAKANGWEDI 5 – D. M. MAMPURU

- 2.1 Poeletšo ya tumanoši Re re gwaa, gwaa, gwaa (2)
Poeletšo ya tumammogo Re re gwaa, gwaa, gwaa (2)
- 2.2 Go gatelela seo se dirwago (2)
- 2.3 Batho ba ilego šila gomme ba fela pelo ya gore ba tla fetša neng (4)
- 2.4 Ge re šila lwaleng (2)
- 2.5 Ga se tshwanelo ka gore ga gona mo o ka yago (3)
- 2.6 Ka gore ke mang wa wona (2)
- 2.7 - Ge ke go lelekediša, o epela dinala fase (2)
- Ge a o kitimiša, o a mošia (2)
- 2.8 Moreti (2)
- 2.9 Ka lebaka la gore wo mongwe ke wa monna yo mongwe gomme
wo mongwe ke wa ngwana / ka gore mosadi a be a ikutswa (2)
- 2.10 Ke wa monna wa bobedi / nyatsi / ngwana (2)
- 2.11 Ntshofatša – šweufatša (2)
- 2.12 Ee / Aowa – ka gore ga o a go šomela (3)
- 2.13 Go gatelela bohloko bjo bo kwewago ke moreti (2)
- 2.14 Ee/ Aowa ge o ka se o šomiše o tla palelwa ke tša gago (3)
- 2.15 Ee / Aowa lerato ke kotse ya go thekga motse (3)
- [40]

KAROLO YA C

POTŠITŠO 3

DIKANEGELOKOPANA

3. GO TSEBA MANG? – H. H RAMOKGOPA

- 3.1 Ee / Aowa o tshela melao ya tsela (2)
- 3.2 - O be a e ya sepetlela
- A iša mong wa gagwe / Mna feus (2)
- 3.3 - Wa go se rate Basotho
- Wa go betha (4)
- 3.4 Ee / Aowa ka gore ba ka se senya (2)
- 3.5 A kitimiše sefatanaga kudu / A oketše makhura / lebelo (2)
- 3.6 - Go hlokofala ga mokgalabje
- Go hlokofala ga morwa yo mogolo (4)
- 3.7 Go rekišetša batho ditsekana mo polaseng (2)
- 3.8 Ee/ Aowa ka gore go sena mo ba ka yago / ka ge ona le sa gago (3)
- 3.9 - Wa go kwa bohloko ka pela
- Wa pelo e mpe
- Wa go hloka lešoko (2)
- 3.10 Ee/Aowa ba swanetse ba go fe ka gore ga se ya bona (3)
- 3.11 e / Aowa o tla swarwa (3)
- 3.12 O be a yo nyaka tšhelete ye ba mo kolotago (2)
- 3.13 Go lala a sa robala / a phapharega (2)
- 3.14 Aowa ga go molato, thato ya Modimo e diragile.
A go tumišwe leina la Modimo” (2)
- 3.15 Ee / Aowa, ka gore bohloko ke bohloko ga bo lebalege (3)
- 3.16 Lehu leo le kgaotšego bophelo bja ngwana yo mokaa yo a bego a
ratega go bogolo le bonyenyane (2)

[40]

KAROLO YA D**POTŠITŠO 4****4. MOEPATHUTSE – S.A MAKOPO**

- 4.1 Bja go lebala kgare gae (2)
- 4.2 Ee / Aowa – ka gore o tla bona di sa bonwe (3)
- 4.3 Gore o tla bona diphiri (2)
- 4.4 Go se theeletše / Bo hloka tsebe (1)
- 4.5 Ka ge e rata go bitša dipitšo / ka ge e theeletšwa ke diphoofolo ka moka (2)
- 4.6 Go se be le mabitšo (2)
- 4.7 Homolang (1)
- 4.8 Ee / Aowa – Gore go tle go be le khutšo (3)
- 4.9 - Go tšofala (2)
- Go fela meno (2)
- Go fokola (2)
- 4.10 E nyaka sehlare sa go e fodiša (2)
- 4.11 Ee / Aowa ka gore o tla go thuša ka moso le wena (3)
- 4.12 Ee / Aowa gore di kgone go dikišana (3)
- 4.13 Ke go ratana (2)
- 4.14 - Ba tsoma mmogo (2)
- Ba botšana diphiri (2)
- Ba tsea mehlamo mmogo (2)
- 4.15 Karikana / e tšwelela kua kgole (2)

[40]**KAROLO YA E****POTŠITŠO 5****PADI****5. NNETE FELA – M.A KEKANA**

- 5.1 Ee / Aowa – ka gore a ratwa go feta yena (3)
- 5.2 - Karabo
- ka ge e le mošemane (4)
- 5.3 Go itapiša go feta bohle (2)

- 5.4 Ee / Aowa – Go ya ka gore ba itshwere bjang (3)
- 5.5 - O be a tsene ke bophaga
- A sa laolege (4)
- 5.6 - O be a robetše
- A kwa mantšu ka phapošingtulelo
- A theeletša a kwa sephiri seo (6)
- 5.7 Go fana ka ditšheke tša tšhelete ye ba se nago nayo ka pankeng ka bofora ba kgona ge e ntšha. (2)
- 5.8 Ee / Aowa ka gore ke bohodu (2)
- 5.9 Kutollo yeo Noko a e tšweleditšego go tšwa morwedinyaneng wa Pula (2)
- 5.10 Ee / Aowa ka gore ba nyaka bo Bubbles (3)
- 5.11 Ba be ba nyakwa ke ba Sindikheithi (2)
- 5.12 Ee / Aowa gore basenyi ba swarwe (3)
- 5.13 O be a no kgahlego ke go yo ba bona (2)
- 5.14 Ee / Aowa ke be ke tla kgonthišiša (2)

[40]

PALOMOKA [40 x 2] = 80